


Grade 2



TERM 1



HLXIT









WORKSHEET




PACK

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee
		ixii	cingee	whii	
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bonga. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 8





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2


MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxhutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxhutaza	
		nkxavaxelo	tshika			
	HLAYA					Nkxhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
---	---------	-------	-------	--------	--	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 7





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 8





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla
	HLAYA				<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxhutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxhutaza		
		nkxavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____</p> <p>2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____</p>				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	1. Ku njhani ehandle Ku lo _____. 2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee	
---	---------	-------	-------	--------	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____. 2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.
---	-------	---




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni.Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Tlherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxhutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxhutaza		
		nkxavaxelo	tshika				
	HLAYA					<p>Nkxhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	-------------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 7





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	<p>HLAYA</p>		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	---------------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tlhibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
---	--------------	---

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembe leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxhutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxhutaza		
		nkxavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				


	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	--------	--------	-------------	-------	-----------




	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli
		muorhi	muonhi	muoki	

	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.
---	-------	---


	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi
	HLAYA				Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa</p>





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.				
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>				

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	-------------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee
		ixii	cingee	whii	
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 8





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya










RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla







	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
<p>RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1</p>		
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>
<p>RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2</p>		
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkhavi	nkhavaxela	nkhutaza		
	HLAYA	Tshova nkhavi. Mudyondzisi u nkhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkhavaxela mihloti. Hahani va nkhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	nkhavi	tshama	nkhutaza	
		nkavaxelo	tshika			
	HLAYA					<p>Nkhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkhavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi
	HLAYA				<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	-------------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	<p>HLAYA</p>		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	---------------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 8





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxhutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxhutaza		
		nkxavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				


	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	--------	--------	-------------	-------	-----------




	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli
		muorhi	muonhi	muoki	

	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.
---	-------	---


	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	-------------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee
		ixii	cingee	whii	
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 8





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni.Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tlhibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxhutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxhutaza		
		nkxavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa</p>





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	1. Ku njhani ehandle Ku lo _____. 2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee	
---	---------	-------	-------	--------	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____. 2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.
---	-------	---




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee
		ixii	cingee	whii	
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	<p>HLAYA</p>		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	---------------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	--------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihhi lembe leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1







	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2




	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha

HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1	<h1 style="margin: 0;">VHIKI 3</h1>
---	-------------------------------------




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana. Ndzi sula gede. Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi
	HLAYA				<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	-------------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya esibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	<p>HLAYA</p>		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	---------------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Tlherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkhavi	nkhavaxela	nkhutaza		
	HLAYA	Tshova nkhavi. Mudyondzisi u nkhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkhavaxela mihloti. Hahani va nkhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkhavi	tshama	nkhutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkhavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	-------------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	<p>HLAYA</p>		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bonga. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	---------------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 8





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni.Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tlhibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembe leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa</p>





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	1. Ku njhani ehandle Ku lo _____. 2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
---	---------	-------	-------	--------	--	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____. 2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.
---	-------	---




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	<p>HLAYA</p>		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	---------------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Tlherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.


RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
---	---------	-------	-------	--------	--	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya










RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla







	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2






	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
<p>RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1</p>		
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>
<p>RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2</p>		
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihhi lembe leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxhutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxhutaza		
		nkxavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				


	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	--------	--------	-------------	-------	-----------




	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli
		muorhi	muonhi	muoki	

	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.
---	-------	---


	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	-------------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee
		ixii	cingee	whii	
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bonga. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembe leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
---	---------	-------	-------	--------	--	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya esibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bonga. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tlhibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihhi lembe leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkhavi	nkhavaxela	nkhutaza		
	HLAYA	Tshova nkhavi. Mudyondzisi u nkhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkhavaxela mihloti. Hahani va nkhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkhavi	tshama	nkhutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkhavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				


	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	--------	--------	-------------	-------	-----------




	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli
		muorhi	muonhi	muoki	

	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.
---	-------	---


	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	1. Ku njhani ehandle Ku lo _____. 2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
---	---------	-------	-------	--------	--	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____. 2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.
---	-------	---




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	<p>HLAYA</p>		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bonga. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	---------------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tlhibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkhavi	nkhavaxela	nkhutaza		
	HLAYA	Tshova nkhavi. Mudyondzisi u nkhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkhavaxela mihloti. Hahani va nkhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkhavi	tshama	nkhutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkhavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				


	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	--------	--------	-------------	-------	-----------




	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli
		muorhi	muonhi	muoki	

	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.
---	-------	---


	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	-------------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 8





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni.Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembe leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxhutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxhutaza		
		nkxavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				


	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	--------	--------	-------------	-------	-----------




	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli
		muorhi	muonhi	muoki	

	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.
---	-------	---


	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi
	HLAYA				<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa</p>





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				

	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	-------------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee
		ixii	cingee	whii	
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSALISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. amu i ndzisana ya mani.2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tlhibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkhavi	nkhavaxela	nkhutaza		
	HLAYA	Tshova nkhavi. Mudyondzisi u nkhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkhavaxela mihloti. Hahani va nkhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkhavi	tshama	nkhutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkhavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				


	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	--------	--------	-------------	-------	-----------




	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli
		muorhi	muonhi	muoki	

	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.
---	-------	---


	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi
	HLAYA				<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

















	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				
RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2						
	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo				
RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1						
	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
---	---------	-------	-------	--------	--	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya exibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Tlherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihhi lembe leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				






RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				

	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe</p> <p>Tsala xivutiso hi: n'anga</p>


RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1




	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli	
		muorhi	muonhi	muoki		
	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.				
	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: xibamubamu</p> <p>Tsala xivutiso hi: muohi</p>

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	<p>1. Ku njhani ehandle Ku lo _____.</p> <p>2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.</p>
---	-------	--


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
---	---------	-------	-------	--------	--	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	<p>1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____.</p> <p>2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.</p> <p>Tsala xivulwa hi: saqwadi</p> <p>Tsala xivutiso hi: dzwii</p>
---	-------	--

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee	
		ixii	cingee	whii		
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya esibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	ngohohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	<p>HLAYA</p>		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bongala. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	---------------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 8





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni.Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tlhibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana	
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxutaza		
		nkavaxelo	tshika				
	HLAYA					Nkxutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.	





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 3




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	manana	bolo	damu	cela	
		gede	homu	sula	tatana	
	HLAYA	Manana na tatana.Ndzi sula gede.Ndzi ba bolo. Ku na damu. Ndzi ni homu. Manana na tatana va ni homu.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tatana u na bolo. Sula gede. Manana u celela gede.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: homu Tsala xivutiso hi: bolo				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
	TWARISA	n'hweti	n'wana	n'wala	n'hwembe	
		N'wendzamalaaaala		n'we	n'hwari	n'anga
	HLAYA	I n'hweti ya va manana. N'wana wa rila. N'wala wu lehile. N'hwembe yi navile. N'wendzamaha i n'hweti ya khisimusi.				


	TSALA	<p>1. Va manana va tlangela siku ra vona rini? N'hweti ya vamanana i _____.</p> <p>2. Nwana u rilela yini? Nwana wa rila hikuva wa _____.</p>
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	<p>Tsala xivulwa hi: khekhe Tsala xivutiso hi: n'anga</p>
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xirapa	khekhe	xibamubamuu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	--------	--------	-------------	-------	-----------




	TWARISA	muongori	muoxi	muolovisi	muodli
		muorhi	muonhi	muoki	

	HLAYA	Manana i muongori. Tatana i muoxi. Kokwana i muodli wa vana. Malume i muorhi. Hahani i muolovisi.
---	-------	---


	TSALA	<p>1. Xana manana i yini? Manana i _____.</p> <p>2. Kokwana u endla yini? Kokwana i _____.</p>
---	-------	--




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	<p>Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: xibamubamu Tsala xivutiso hi: muohi</p>
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xirapaa	khekhe	xibamubamu	kahle	hinkwerhu
---	-------------------	---------	--------	------------	-------	-----------

	TWARISA	nhweti	nwana	nanga	N'wendzamhala	
		muongori	muoxi	muorhi	muolovisi	
	HLAYA					<p>Manana i muongori. Malume i muoxi. N'wana wa rila. Kokwana i n'anga. Malume na hahani va rima xirapa.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manana i yini? 2. Manana i _____ 3. Kokwana i yini? 4. Kokwana i _____. 5. Malume na hahani va rima yini? 6. Va rima _____. 7. N'wana u endla yini? 8. N'wana wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. manana i muongori2. kokwana i nanga3. nwana wa rila





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	posweni	phasele	magand	phati
	TWARISA	n'wana	muongor	muoxi	n'hwem	
		n'we	muolovisi	n'hweti	muorhi	
	HLAYA	Ndzi na n'wana. N'we i nomboro. Ndzi na n'wana un'we wa mufana. Manana u hola hi n'hweti ya N'wendzamhala. Malume i muolovisi. Ndzi muorhi wa ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Manana i muongori. Malume i muoxi. Nhwembe yi lehile. Ndzi muolovisi wa timhaka. N'wana wa cema.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: phati Tsala xivutiso hi: muongori				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	vhilop	poswen	phasel	magandla	phati
	TWARISA	gaa	paa	yaa		
	HLAYA	Ndzi lo gaa! Ku lo paa! Yaa wena. Ku basa paa!				
	TSALA	1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. Wu njhani n'weti? Ku lo _____				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: posweni Tsala xivutiso hi : gaa



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	vhilo	posweni	phasel	magandla	phati
	TWARISA	yoo	goo	choo	ohohoo	
		chotoo	choyoo			
	HLAYA	Yoo, ndzi lumiwile. U lo goo! Rhavi ri lo chotoo.Pthu-choyoo!				
	TSALA	Yoo, ndza tshwa!				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: phasele Tsala xivutiso hi: goo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	vhilopo	posweni	phasele	magandlat	phati
	TWARISA	gaa	goo	choo	paa	
		ohohoo	yaa	choyoo	chotoo	

	<p>HLAYA</p>		<p>U lo gaa! U lo goo! Yaa! N'weti wu lo paa. Ptu- choyoo. Ku twala ku chotoo. Yoo, vani endlele phati.</p>
---	---------------------	--	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>1. U endla yini? Ndzi lo _____ 2. I yini xi ngo chotoo? I _____</p>







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ptu choyoo 2. yoo i nyoka 3. ndzi lo gaa





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muolovisi	choo	n'wala	paa	
	HLAYA	Tsatsawani i muolovisi wa timhaka. Ndzi tshovile nwala wa mina. Ku lo paa! Vana va malume va ringana hi malembe.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.				
	HLAYA	Khengu u tsanile hikuva a nga khandziyanga xikepe. N'wala wa mina wu lehile. Ndzi navela ku kandziya xikepe.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ringana Tsala xivutiso hi: tsanile				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeteri	xiendlo	xiendliwa	
	HLAYA	Nale u tekile riendzo. Malume a nga tsakangi. Ndzi kandziye xikepe. Ndzi navela lamula.				
	TSALA	<p>1. I mani anga teka riendzo? I _____.</p> <p>2. U navela yini? Ndzi navela _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xikepe Tsala xivutiso hi : muendzi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	muendli	muendzi	muengi		
	HLAYA	Ndzi muendzi. I muendli wa xikepe. I muengi wa byalwa. Dyanani malamula yo ringana. Ndzi navela xiwitsi.				
	TSALA	1. I muendli wa yini? I muendli wa _____ 2. U navela yini? Ndzi navela _____				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: navela Tsala xivutiso hi: riendzo

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	ringana	navela	xikepe	tsanile	tsakangi
	TWARISA	riendzo	riengeterii	xiendlo	xiendliwa	
		muengi	muedzi	muendlii		

	<p>HLAYA</p>	 <p>Muedzi a nga hlaleli. Majosi i muengi. Hi tekile riendzo. Muendli a nga voni.</p>
---	---------------------	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muedzi a nga endli yini? Muendzi a nga _____. 2. Majosi i yini? Majosi i _____. 3. Muendli wa vona xana? Muendli a nga _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. muedli anga voni 2. majosi i muengi






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 6




MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1


	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	muoxi	riendzo	n'wana	yoo	
		muendli	xiendliwa	muengi	n'hweti	
	HLAYA	Loyi i nwana wa mina. Vana va hume riendzo. Tatana i muoxi wa nyama. Kokwana u tshama epurasini.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Ndzi teke xiboho. N'hweti ya vamanana. Ndzi kume timedali ta golide.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: timedali Tsala xivutiso hi: muengi				


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
	TWARISA	dzwii	ixii	yii	whii	
		tititii	wii			
	HLAYA	Ku lo dzwii! Ku lo whii. Nguluve loko yi rila yi ri wii. Ku hlula ndzingo. Ndzi kume saqwadi. Ixi hi yena loyi.				


	TSALA	1. Ku njhani ehandle Ku lo _____. 2. Nguluve yi ririsa ku yini? Yi rila yi ku _____.
---	-------	---


RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2


	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	-------	--


	TSALA	Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------




	TWARISA	cowee	nghee	cingee		
---	---------	-------	-------	--------	--	--

	HLAYA	Ku lo cowee! Ku lo nghee ekamareni. Swilo yini u nga lo cingee. Ndzi ta hlula. Tatana u teke xiboho.
---	-------	--

	TSALA	1. I mani anga teka xiboho? Loyi a nga teka xiboho i _____. 2. Kamara ri njhani? Kamara ri lo _____.
---	-------	---




RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
---	-------	---





	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: saqwadi Tsala xivutiso hi: dzwii
---	-------	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xiboho	epurasini	timedali	saqwadi	hlula
---	----------------	--------	-----------	----------	---------	-------

	TWARISA	dzwii	nghee	yii	cowee
		ixii	cingee	whii	
	HLAYA				<p>Ku lo cowee! Ku lo whii etlilasini. Ri lo dzwii. Epurasini ku na tihomu to tala.</p>





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Etlilasini ku lo _____. Epurasini ku na _____ to tala.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. epurasini ku na tihomu to tala 2. tatana u teke xiboho 3. vana hume riendzo






**HI RIRIMI RA LE KAYA PAPILA RO TIRHELA
XITSONGA GIREDI 2 KOTARA YA 1**

VHIKI 7





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	gaa	dzwii	muedli	Paa	
		nghee	muongo	muendzi	n'anga	
	HLAYA	Mufana u gada donki. Riperile ku lo dzwii. Manana i muongori etlilniki. Ndzi muendzi wa ka nwina. Hoxa papila eposweni.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Tayere ra lori. Tayere ri poncile. Loyi i muendli wa movha. Ndzi vukarhe ndza chava. Buti i n'anga ya meno.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: paa Tsala xivutiso hi: muendli				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	nghena	nghozi	nghilazi	
		Nghezima	nghamul			
	HLAYA	Nghala yi etlele ni meno ya yona. Gezi ri ni nghozi. Hahani va huma ka Nghezimani. Nghozi a yi le mugodini ntsena.				
	TSALA	1. Nghala yi _____ ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: nghozi Tsala xivutiso hi: tayere



RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	ntwala	ntwalo	ntwisiso	Ntwelano	
		ntwanano	ntwiwo			
	HLAYA	Swa ntwala. Swi na ntwalo swakudya leswi. Hi fanele ku va na ntwelano. Ndzi navela ku ya esibakabakeni.				
	TSALA					

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: ntwanano Tsala xivutiso hi: vukarhe

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	gada	poncile	tayere	xibakabakeni	vukarhe
	TWARISA	nghala	ntwiwo	nghozi	nghohe	
		ntwisiso	ntwanano	nghilazi	ntwala	

	HLAYA		<p>Teka nghilazi ya mati u nwa. U ni nghohe yo saseka. Nghala ya bonga. Swi ni nghozi ku tlanga hi gezi.</p>
---	--------------	--	--





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Teka nghilazi ya _____. 2. Nghala ya _____. 3. U ni nghohe yo _____. 4. Swi ni _____ ku tlanga hi _____.





RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nghala yi etlele ni meno ya yona 2. Hahani va huma ka nghezimani 3. ntwanano i matimba





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	riendzo	n'wala	goo	Nghezimani	
		tititii	ntwisiso	muoxi	muendzi	
	HLAYA	Ndzi tekile riendzo ro ya eJoni. Malume i muoxi wa nyama. Hi tlanga xitumbelelani na buti. Ndzi ta risa tihomu enhoveni. Hi tlanga bolo eka Nghezimani.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	Rhelela u ta eka hina. Diramu ri tele hi mati. Vona musi exihlahleni. Xitumbelelani i ntlangu wo tsakisa.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xihlala Tsala xivutiso hi: tititii				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TWARISA	ntlangelo	ntlangu	ntlawa	ntlambya	
	HLAYA	Hi tlanga ntlangu wa xitumbelelana. Ndzi le ka ntlawa wa2. Ndza chava ntlambya. I ntlangelo wa yini?				
	TSALA	<p>1. U tlanga ntlangu wa yini? Ndzi tlanga ntlangu wa _____.</p> <p>2. U le ka ntlawa wihhi? Ndzi le ka ntlawa wa _____.</p>				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: xitumbelelana Tsala xivutiso hi: ntlawa

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ndzilo	ndziman	ndzeko	ndzisana	ndzulami
		ndzinganyiso				
	HLAYA	Ndzi orha ndzilo na ndzisana ya mina. Ndzi endle ndzulamiso eka ndzimana. Ndzi kombela ndzeko wa mati. Hi tsala tihlayo ta ndzinganyiso.				
	TSALA	1. U orha ndzilo na mani? Ndzi orha ndzilo na _____. 2. Ndzi endle _____ eka _____.				

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: rhelela Tsala xivutiso hi: ndzimana

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xihlahla	xitumbelelana	nhoveni	rhelela	diramu
	TSWARISA	ntlangu	ndzilo	ntlawa	ndzeko	
		ndzimana	ntlangelo	Ndzisana	ntlambya	

	<p>HLAYA</p>	 <p>Ndzi rhandza ntlangu wa bolo ya milenge. Amu i ndzisana ya mina. Ndzi tshivela ndzilo exitangeni.</p>
---	---------------------	---





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.</p>
	<p>TSALA</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. U rhandza ntlangu wa njhani? Ndzi rhandza ntlangu wa _____ ya milenge. 2. Ndzisana ya wena i mani? Ndzisana ya mina i _____. 3. U tshivele ndzilo kwihi? Ndzi tshivele _____. 4. Mi tsala tinhlayo ta yini? Hi tsala tinhlayo ta _____. 5. Mi ntlanga ntlangu muni? Hi tlanga ntlangu wa _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. 1. amu i ndzisana ya mani. 2. hi tsala tinhlayo ta ndzinganiso 3. ndzi le ka ntlawa wa2



MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	nghala	ntlawa	muoki	n'hwembe
		nghilazi	yoo	ntwisiso	tititii
	HLAYA	Ku lo tititii! Lowu i ntlawa wa tihomu. Yoo, ndzi vona nghala. Kokwana u tsemile n'hwembe. Ndzi fayile nghilazi ya mati. Manana u ndzi rhumile evhengeleni. Ndzi ambale rhoko ra ribungu.			
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.			

MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.			
	HLAYA	Ndzi bele riqingho. Xikanyakanya xa mina xi sasekile. Tatana u xave xikanyakanya evhengeleni ra ka Chipisayidi.			
	TSALA	Tsala xivulwa hi: ribungu Tsala xivutiso hi: n'hwembe			

RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1





	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	mpfuvu	mpfenhe	mpfuka
		mpfundla	mpfimba	mpfimbi	

	HLAYA	Mpfula ya xihangu. I mpfuka ku ya exikolweni. Ndzi vone mpfuvu ematini. Ndzi chayise mpfundla epatwini. Mpfenhe yi tekile swakudya swa hina. U lo mpfimba tihlo xana?
	TSALA	1. I mpfula ya _____. 2. U vone yini ematini? Ndzi vone _____ ematini. 3. U chayise yini epatwini? Ndzi chayise _____.







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: evhengeleni Tsala xivutiso hi: mpfuvu

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1



	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	tlibuka	tlhantlha	tlherisa	tlhari
		tlhela	tlhava		
	HLAYA	Rhoko ri tlibuke kunupu. Tatana u tlhantlha darata. U ndzi tlhave hi tlhari. Tlhela u ya teka buku va nge se ku tlherisa exikolweni. Ndzi kume riqingho ro huma ka nhloko ya xikolo.			
	TSALA	1. Rhoko ri tlibuke yini? Rhoko ri tlibuke _____. 2. Tatana u tlhantlha yini? Tatana u tlhantlha _____.			

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka nghingiriko I.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: tlhela Tsala xivutiso hi: xikanyakanya


RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	xikanyakanyaa	riqinghoo	evhengeleni	ribungu
	TWARISA	mpfula	tlhari	mpfenhe	ttherisa
		tllibuka	tlhantlha	mpfuka	mpfundla





	HLAYA		<p>Mpfula ya tsutsuxa. Mpfenhe yini nghohe yo biha. Ttherisa mali ya vanhu. Mpfundla wu tlharihe ngopfu. Va tsutsuma mpfuka wa 5 wa tikilomitara.</p>
---	--------------	---	---

RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2





	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.
---	--------------	--

	<p>TSALA</p>	<p>1. Xana mpfula a yi nisa ku yini? Mpfula a yi _____.</p> <p>2. Mpfenhe yi na _____ yo _____.</p> <p>3. Xana va ku rhume ku u endla yini? Ku tlherisa _____.</p> <p>4. Xana ku tsutsumiwa mpfuka wo ringana tikilomitara tingani? I mpfuka wo ringana _____ wa tikilomitara.</p>
---	--------------	--







RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya xitori ku suka ka nghingiriko I wa Ravumune.</p>






RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	<p>HLAYA</p>	<p>Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.</p>
	<p>TSALA</p>	<p>Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mpfenhe yini nghohe yo biha 2. rhoko ri tlibuke kunupu 3. i mpfuka ku ya exikolweni





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	muongori	muendzi	ixii	nghala	
		Mpfuvu	ndzimana	ntlangu	tlhava	
	HLAYA	Ndzi lava ku va muongori. Nghala ya xinuna. Ixii hi byona vuswa lebyi? Ndzi pulana ku ya vhakacha e Giyani. Ndzi vona malangavi ya ndzilo.				
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena.				





MUSUMBUNUKU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka nghingiriko I.				
	HLAYA	U na vurhonwana nwana loyi. Hi ya vakhacha kwihilembele leri? U nga tlangi hi mukwana u ta tlhava van'wana. Hlaya ndzimana leyi.				
	TSALA	Tsala xivulwa hi: pulana Tsala xivutiso hi: vakacha				





RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	tshinya	tshivela	tshika	
		tshova	tshama			
	HLAYA	Dyana tshopi. Kokwana u tshinya vatukulu. Tshivela ndzilo hi tihunyi. Tshika ku huha u hlaya tibuku. Tshova tihunyi hi ta tshivela ndzilo. Tshama ehansi loko u tsala.				
	TSALA	1. Kokwana u tshinya _____. 2. Ndzilo wu tshiveriwa hi yini? Ndzilo wu tshiveriwa hi _____.				







RAVUMBIRHI NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala xivulwa hi: vurhonwana Tsala xivutiso hi: nkhavi

RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	nkxavi	nkxavaxela	nkxhutaza		
	HLAYA	Tshova nkxavi. Mudyondzisi u nkxhutaza vana ku hlaya tibuku. Swilo yini u ngo nkxavaxela mihloti. Hahani va nkxhavise cheka hi ku rhungelela vuhlalu.				
	TSALA					





RAVUNHARHU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka eka ngingiriko l.
	TSALA	Tsala marito ya  na  eka dikixinari ya wena. Tsala xivulwa hi: malangavi Tsala xivutiso hi: nkxhutaza





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 1

	LANGUTA U VULA	endzela	malangavi	vakacha	vurhonwana	pulana
	TWARISA	tshopi	nkxavi	tshama	nkxhutaza	
		nkxavaxelo	tshika			
	HLAYA					Nkxhutaza vana ku hlaya. Tshama ehenhla ka xitulu. Ndzi ta ku ba hi nkxavi. Tshopi ra mavele ra nandziha. Tshika ku rila.





RAVUMUNE NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito ya  na  ku suka ka ngingiriko I.
	TSALA	<ol style="list-style-type: none">1. Vana va nkhutaziwa ku endla yini? Vana va khutaziwa ku _____.2. U byeriwa ku tshama ehenhla ka yini? U byeriwa ku tshama ehenhla ka _____.3. I tshopi ra yini? I tshopi ra _____.4. U ta biwa hi _____.5. Hahani va nkhavise cheka hi ku endla yini? Va khavise cheka hi ku _____.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 1

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	HLAYA	Hlaya xitori ku suka ka ngingiriko I wa Ravumune.

RAVUNTLHANU NGHINGIRIKO 2

	HLAYA	Hlaya marito hinkwawo ya  na  nakambe.
	TSALA	Tsala swivulwa ebukwini ya wena. Lungisa swihoxo. <ol style="list-style-type: none">1. kokwana u tshinya vatukulu2. tshama ehenhla ka xitulu3. tshopi ra mavele ra nandziha

